

Ledile loves her balloon. One day, the balloon falls into the river. Ledile cannot swim. How will she get her balloon back?




Room to Read®

World Change Starts with Educated Children®

ISBN 979-8-4000-0162-8

Ledile's Lost Balloon



Author: Doreen Maunatlala
Illustrator: Moses Dhladhla

Polelokabo | Dedication

Puku ye e kgonagadišwe ke baneedi ba go ithaopa
ba Room to Read.

This book was made possible by the generous donors
of Room to Read.



Paluni ya Ledile e timetše
Ledile's Lost Balloon
ISBN 979-8-4000-0162-8

First published in South Africa.
First South Africa Edition 2016.
Copyright © 2016 Room to Read.
All rights reserved.



Room to Read e ikemišetitše go fetola maphelo
a dimilione tša bana ka dinagent tšeo di sa
tšwelago pele ka go šetša tsebo ya go bala le go
ngwala gotee le tekano mererong ya thuto. Ka
tšhomišano le ditšhaba tša ka gae, ditlemo tša
tirišano le mebušo, re tšwetša pele bokgoni bja
tsebo ya go bala le go ngwla gotee le thwaelo ya
go bala gare ba bana ba dikolo tša phraemari,
le go thekga banenyana ba dikhuto tša bona ba
e ne bokgoni ka ga bophelo ka botlalo.

Room to Read seeks to transform the lives
of millions of children in developing countries
by focusing on literacy and gender equality
in education. Working in collaboration with
local communities, partner organizations and
governments, we develop literacy skills and a
habit of reading among primary school children,
and support girls to complete secondary school
with the relevant life skills to succeed in school
and beyond.

Block C80
488 Fehrsen Street
Brooklyn Office Park, Pretoria, 0181

About the Author



Doreen Maunatlala
(Baloyi) was born in
Laastehoop, GaMolepo
village. She is a teacher
by profession. She is
also a teacher librarian.

About the Illustrator



Moses Dhladhla studied
graphic design and is a
self-taught cartoonist/
illustrator. He has done
projects for Pepsi SA,
Adcock Ingram, and
the KZN Government
Department.